


Božićni koncert u CNP-u

PODGORICA - Crnogorsko narodno pozorište, u saradnji sa Muzičkim centrom Crne Gore, nakon dvogodišnje pauze nastavlja 19 godina dugu tradiciju održavanja koncerta povodom božićnih praznika. Tim povodom, uoči Božića koji se slavi po gregorijanskom kalendaru, večeras u 20 časova na velikoj sceni CNP-a nastupiće renomirani vokalni ansambl „Slovenački oktet“.

Iz bogate muzičke riznice ansambla iz Slovenije izvešće djebla iz domena katoličke duhovne muzike, potom božićne napjeve iz različitih krajeva Evrope, kao i kompozicije slovenačkih autora.

R.K.

Autorsko veče Rajkovića na Cetinju



Veljko Rajković

CETINJE - Autorsko veče humora i satire Veljka Rajkovića biće priređeno večeras u 18 sati u Narodnoj biblioteci i čitaonici „Njegoš“ na Cetinju. Rajković je rođen 1954. godine u Dugevi, u Rijeci Crnojevića. Diplomirani je pravnik. Piše aforizme, epigrame, epitafe, satirične priče i satirične pjesme. Objavio je nekoliko knjiga aforizama, epigrama, a više puta je nagrađivan na humorističkim festivalima u Crnoj Gori i regionu.

R.K.

Kvartet „Vollmond“ u Dvorcu

BAR - Pretposljednji decembarski program drugog izdanja zimske scene Barskog ljetopisa biće koncert guđačkog kvarteta „Vollmond“, koji će u Dvorcu kralja Nikole nastupiti večeras od 20 sati. Tom prilikom, kvartet koji čine mladi profesionalni muzičari Milana Bjelobaba (violina), Luna Kostadinović (violina), Aleksandra Kijanović (violina) i Pavle Savić (violončelo) izvešće repertoar koji obuhvata Hajdbove, Volfove i Betovenove kompozicije. Gudački kvartet „Vollmond“ je, od nastanka 2015. godine, održao brojne zapažene koncerte u Srbiji i Crnoj Gori, kao i u Zajstvu, Amsterdamu, Zaltbommelu u okviru festivala Zeister Muziekdag u Holandiji. Milana i Luna stalne su članice Crnogorskog simfonijskog orkestra na poziciji prvih violinista, dok se Aleksandra i Pavle bave pedagoškim radom u Beogradu.

V.K.V.

KOTOR: Danas počinje prvi festival knjiga - humanistike, kulture i umjetnosti

Pazi što čitaš, za dobro svih

Prvi put u Crnoj Gori biće nagrađene knjige koje ostvaruju važan naučni doprinos, doprinose inovativno-obrazovnoj praksi, kao i vrijedno reprint izdanje stare knjige koja ima obilježja neprolazne vrijednosti



Sa konferencije za novinare u Kotoru

KOTOR - Prvi festival knjiga - humanistike, kulture i umjetnosti u Crnoj Gori - fesKK Kotor, pod sloganom „Pazi što čitaš“, biće održan u Kotoru od 20. do 22. decembra. Svečano otvaranje festivala biće priređeno večeras u 19 sati u Galeriji solidarnosti, gdje će istog dana u podne biti otvorena i izložba starih i rijetkih knjiga Muzeja grada Perasta - saopšteno je juče na konferenciji za novinare.

Trodnevni multimedijalni program pod nazivom „Kulturna baština pro futuro“ oku-

piće na jednom mjestu produkciju CANU i drugih crnogorskih izdavača, biblioteke, fakulteta, instituta, muzeja, galerija. Pored više promocija izdanja tokom svakog dana festivala, izložbe rijetkih knjiga, predviđen je i okrugli sto na temu „Zelena kultura“, nakon projekcije dva američka dugometražna dokumentarna filma. Gost festivala je Udruženje izdavača iz Sarajeva (BiH).

GRAD ZASLUŽUJE

Potpredsjednica opštine Kotor Ljiljana Popović-Moškov kazala je da se radi o izuzet-

nom festivalu.

- Posebno mi je dragو što je upravo Kotor grad koji organizuje prvi festival knjige u Crnoj Gori, jer smatram da naš grad, sa svojom kulturnom, kulturnim nasljeđem, te kulturnom baštinom, to i zaslужuje - poručila je Popović-Moškov, a prenos Radio Kotor.

Sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Jelena Vukasović je istakla da će Festival knjige prvi put u Kotoru promovisati ukupnu godišnju izdavačku produkciju Crne Gore, ali i okupiti građane i sve voljne da

u prostoru Galerije solidarnosti vide ponudu od oko 300 izabranih naslova, svrstanih u 10 oblasti. Prvi put u Crnoj Gori biće nagrađene knjige koje ostvaruju važan naučni doprinos, doprinose inovativno-obrazovnoj praksi, kao i vrijedno reprint izdanje stare knjige koja ima obilježja neprolazne vrijednosti.

BAŠTINA

O osobenostima festivala, te izvođačima kako je on nastao, govorila je osnivačica manifestacije Zorica Stablović-Bulajić. Direktor OJU Muzeji Kotor Dušan Medin, kako prenos

Radio Kotor, osvrnu se na koncept festivala koji je, kako je rekao, ove godine nazvan „Kulturna baština pro futuro“. Festivalski program obuhvata i dvije projekcije dugometražnih, dokumentarnih filmova, koje će se održati u kinu „Boka“, „Harmonija sa deponije“ biće prikazana u petak, 21. decembra u 18 sati, a „Plastični okean“ u subotu, 22. decembra, u 17 sati.

Pokrovitelj Festivala je opština Kotor. Organizuju ga „Muzeji“ i Centar za kulturu „Nikola Đurković“, a po licenci izdavačke kuće HERAedu iz Beograda.

R.K.



Radio Kotor

Izdanja Pobjede na Festivalu knjige

Novinsko-izdavačko preduzeće Nova Pobjeda predstaviće na Festivalu knjige u Kotoru pet svojih izdanja, od kojih su četiri kandidovana i za jednu od nagrada. Publike će tokom tri dana trajanja manifestacije imati priliku da po sruženim cijenama kupi ekskluzivne knjige „Crnogorska teokratija“ Radovana Radonjića, zatim „Sto ličnosti Crne Gore 1918-2018“ i „Sto događaja 1918-2018“ Živka Andrijaševića i Milana Šćekića, kao i „Podgorički brevijar“ Slobodana Čukića. Takođe, poslednjeg dana sajma, u subotu 22. decembra, Pobjeda će u Galeriji solidarnosti u 16:15 sati predstaviti „Crnogorsku teokratiju“ Radovana Radonjića. Sa autorom će razgovarati novinari i publicista Vlatko Simunović.

Fakultet za crnogorski jezik i književnost predstavio ediciju „Patrimonium“

Djela za pohvalu pred sobom i pred drugima

PODGORICA - Fakultet za crnogorski jezik i književnost predstavio je preksinoć u Modernoj galeriji biblioteke „Patrimonium“ u kojoj će visokoškolska institucije objavljivati izdanja iz starije crnogorske književnosti, neobjavljene rukopise, kritička izdanja starih pisaca, antologije, hrestomatije i druge oblike crnogorskog književno-jezičkog nasljeđa.

Iz uredničkoga ugla, na konцепciju biblioteke i dosadašnja izdanja osvrnuo se Aleksandar Radoman. Podsetio je da je otvorena knjigom „Tužbalice“ Vuka Vrčevića, koju je za štampu priredio Danilo Radojević. Tu su i Njegoševa antologija deseteračke usmene epike „Ogledalo srpsko“ kojuje, ususret jubileju 200. godišnjice Njegoševa rođenja priredio Novak Kilibarda, „Pjesme“ Starca Milije, „Pjesme“ Tešana Podrugovića i „Pjesme“ Starca Raška, komedija „Lukrecija ili Troj“, antologija crnogorske

Namjera nam je bila da savremenome čitaocu predložimo naše bogato književno nasljeđe i to na što prijemčiviji način - poručio je dekan FCJK prof. dr Adnan Ćirgić

usmene proze „Ljepota od svieta“; „Popa Dukljanina Scavarum Regnum“ - novo izdanje glasovitoga crnogorskog srednjovjekovnoga istorijskog spisa poznatog pod imenom „Ljetopis Popa Dukljanina“, pjesme pjesnika-pjevača Dura Milutinovića i komedija „Ilija Kuljaš“ peraškoga pisca i sveštenika iz sredine XVIII vijeka

Đura Bana, „Pjesmarica Nikole Burovića“ iz 1696. godine i „Sabrana djela Dušana Đukića“.

- U štampi su tri nova naslova - „Antologija crnogorskih usmenih tužbalica“, priredivača Adnana Ćirgića, „Plavsko-gusinjske usmene lirske pjesme“ Senade Đešević i „Pjesmarica Nikole Mazarovića“ - navadio je Aleksandar Radoman.

BOGATO NASLJEĐE

Dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost prof. dr Adnan Ćirgić bio je sprječen da prisustvuje promociji. Pročitan je njegov osrvt na biblioteku „Patrimonium“. Ćirgić je poručio da je izdavač namjeravao da pokaže kako je crnogorsko književno, pa i usmeno-knjževno nasljeđe, bogato i izvan gusalja i guslanja.

- Namjera nam je bila da savremene čitaocu predložimo naše bogato književno nasljeđe - i to na što prijemčiviji način. A to podrazumijeva izradu komentara objašnjenja uz



Sa promocije izdanja Fakulteta za crnogorski jezik i književnost

djelo, sastavljenje rječnika onih riječi kojih su današnjemu čitaocu daleke i nepoznate, ali i provjeru dosadašnjih podataka o našemu nasljeđu - kazao je Ćirgić, naglašavajući da desetak knjiga koje su sinoć predstavljene nijesu bitne samo po tome što je u njima publikovan dio našega usmeno-knjževnog nasljeđa.

ILUZIJE I DUŽNOST

Dekan FCJK osvrnuo se i na tradicionalističku zabludu o usmenom, odnosno narodnom stvaralaštvu kao proizvodu kolektivnoga duha. Poručio je i da on i njegovi saradnici ne gaje iluziju da će se objavljanjem ovih i ovakvih djela izlječiti višedecenijski crnogorski kompleks inferiornosti.

V.S.

Ipak, nastavljaju da rade svoj posao.

- Naša je dužnost da objavljujemo ovih djela pokažemo da se imamo čime podižemo i pred sobom i pred drugima. A takva bi djela morala poslužiti drugim ustanovama radi učvršćivanja nacionalnoga identiteta koji je na svakodnevnom udaru - poručio je Ćirgić.

Na predstavljanju biblioteke „Patrimonium“ govorili su i Aleksandar Ćogurić i Nikola Popović. Ćogurić je komentarisao „Pjesmaricu Nikole Burovića“, a Popović se osvrnuo na uticaj koje su knjige objavljene u toj ediciji imale kada je u pitanje „rušenje“ klasičnih i često stereotipnih predstava o prirodi usmene književnosti.